

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA  
BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

## ZAKON

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

#### Član 1.

U Zakonu o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03, 19/03, 47/06, 59/06, 48/08 i 34/12) član 6. mijenja se i glasi:

“(1) Agencija razmjenjuje podatke i ostvaruje međunarodnu saradnju samostalno ili u saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci i ovim zakonom.

(2) Agencija sarađuje sa inostranim institucijama u okviru djelokruga svog rada.”

#### Član 2.

U članu 15, stav (2) tačka c) briše se.

#### Član 3.

Član 19. mijenja se i glasi:

#### **„(Povjerljive informacije)**

- (1) Povjerljive informacije su podaci, činjenice i okolnosti koje su ovlaštena lica Agencije saznala na osnovi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti i/ili ako je Agencija iste primila od nadležnog tijela druge države, uključujući supervizorska tijela osnovana odlukama Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske Unije (u daljem tekstu: "povjerljive informacije"). Povjerljive informacije smatraju se poslovnom tajnom. Ovlaštena lica Agencije su članovi Upravnog odbora, direktor, zamjenik direktora, zaposlenici, revizori i druga lica koja rade ili koja su radila za ili u ime Agencije (u daljem tekstu: „ovlaštena lica“). Ovlaštena lica moraju čuvati sve informacije koje su dobili tokom supervizije ili obavljanja svojih dužnosti za Agenciju kao povjerljive.
- (2) Povjerljive informacije ne smiju se otkrivati bilo kojem drugom licu ili državnom tijelu osim u zajedničkom ili sažetom obliku, na osnovu kojeg nije moguće utvrditi pojedine banke i druge finansijske subjekte koje nadzire Agencija (u daljem tekstu: drugi kontrolisani subjekti) na koje se odnose takve povjerljive informacije.
- (3) Zabrana otkrivanja povjerljivih informacija navedena u stavu (2) ovog člana ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:
  - a) ukoliko je povjerljiva informacija neophodna za provođenje krivičnog postupka, ili
  - b) u slučaju stečaja ili likvidacije, povjerljive informacije koje su neophodne za rješavanje potraživanja povjerioca te ostalih zahtjeva koji se odnose na postupak stečaja ili likvidacije banke ili drugog kontrolisanog subjekta, ili građanski postupak koji je u vezi sa navedenim postupcima i na postupke iz tačke a) ovog stava, osim onih koji se odnose na treće strane koje su uključene u pokušaj finansijske sanacije ili reorganizacije banke ili drugog kontrolisanog subjekta.

- (4) Obaveza čuvanja povjerljivih informacija navedena u st. (1), (2) i (3) ovog člana primjenjuje se i na informacije koje su Agencija ili ovlaštena lica dobili prilikom razmjene informacija sa drugim supervizorskim tijelima, uključujući Evropsku agenciju za banke i Evropski odbor za sistemski rizik. Evropska agencija za banke je Evropsko tijelo za superviziju, osnovano u skladu sa Uredbom (EU) br. 1093/2010 Evropskog parlamenta i Vijeća od 24. novembra 2010. (OJ L 331, 15.12.2010, str.12). Evropski odbor za sistemski rizik je Evropski odbor za sistemski rizik osnovan u skladu sa Uredbom (EU) br. 1092/2010 Evropskog parlamenta i Vijeća od 24. novembra 2010. godine o Makroprudencijalnoj kontroli finansijskog sistema Evropske unije i uspostavi Evropskog odbora za sistemski rizik (OJ L 331, 15.12.2010, str.1).“

#### **Član 4.**

Iza člana 19. dodaju se novi čl. 19a., 19b. i 19c. koji glase:

#### **„Član 19a. (Korištenje povjerljivih informacija)**

Agencija može koristiti povjerljive informacije samo u sljedeće svrhe:

- a) radi provjere ispunjavanja uslova za izdavanje zakonskih ovlaštenja, dozvola ili drugih odobrenja koja su banci ili drugom kontrolisanom subjektu potrebna za poslovanje i radi osiguranja supervizije na pojedinačnom ili konsolidiranom nivou nad poslovanjem banaka i drugih kontrolisanih subjekata, posebno u smislu likvidnosti, adekvatnosti kapitala, velikih izloženosti, administrativnih i računovodstvenih procedura i mehanizama interne kontrole,
- b) propisivanja svim zakonima predviđenih supervizorskih mjera u slučaju kršenja pravila (kao što su nalozi, kazne i sl.),
- c) u postupku upravnog spora i u drugim sudskim postupcima protiv akata Agencije.

#### **Član 19b. (Otkrivanje povjerljivih informacija)**

(1) Agencija može otkriti povjerljivu informaciju iz člana 19. stav (1) ovog zakona sljedećim pravnim i fizičkim licima u Bosni i Hercegovini, državama članicama EU i trećim zemljama:

- a) supervizorskim tijelima odgovornim za superviziju finansijskih subjekata nad kojima se vrši nadzor finansijskog sektora (banke, MKO, lizing društva, osiguravajuća društva, investicijski fondovi i sl.);
- b) sudovima i drugim tijelima koja provode aktivnosti u okviru procesa likvidacije ili stečaja ili sličnim postupcima;
- c) revizorima zaduženim za reviziju finansijskih izvještaja banaka i kontrolisanih subjekata;
- d) nadležnim licima ili tijelima odgovornim za osiguranje depozita, uključujući Agenciju za osiguranje depozita BiH;
- e) tijelima odgovornim za nadzor organa uključenih u postupak likvidacije ili stečaja banke ili kontrolisanog subjekta ili druge slične postupke;
- f) tijelima odgovornim za nadzor revizora zaduženih za provedbu zakonskih revizija izvještaja banaka i kontrolisanih subjekata;
- g) sudovima, nadležnom tužilaštvu ili licima koje rade po njihovim naredbama ukoliko su takve informacije potrebne za postupke koje provode u okviru svojih nadležnosti;

- h) nadležnim tijelima u BiH odgovornim za finansijsku stabilnost, uključujući krizne situacije i sistemski rizik;
- i) centralnim bankama Evropskog sistema centralnih banaka, uključujući Centralnu banku BiH, i drugim tijelima sa sličnim zadacima i odgovornostima kao centralne monetarne vlasti, kada su informacije bitne za provedbu njihovih odgovarajućih zakonom propisanih zadataka, uključujući provedbu monetarne politike i odnosnih odredbi vezanih za likvidnost, nadzor nad plaćanjem, sisteme kliringa i poravnanja i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema ili, kada je to odgovarajuće, drugim tijelima odgovornim za nadzor platnih sistema, što važi i u vanrednim situacijama;
- j) ministarstvu odgovornom za finansije ili državnom tijelu određene zemlje odgovornom za provedbu zakona koji uređuju superviziju banaka i kontrolisanih subjekata ili osiguravajućih društava, što važi i u vanrednim situacijama u onoj mjeri koja je neophodna za provedbu njihovih zadataka i odgovornosti;
- k) centralnim klirinškim institucijama za vrijednosne papire ili drugim klirinškim kućama ili sistemima poravnanja, u skladu sa zakonom koji reguliše tržište finansijskih instrumenata u pogledu operacija kliringa i poravnanja koje se provode na jednom od tržišta u Bosni i Hercegovini, ukoliko Agencija procijeni da je takva informacija neophodna za poduzimanje odgovarajućih aktivnosti takvih institucija u pogledu neispunjavanja obaveza ili potencijalnog neispunjavanja obaveza od strane učesnika na ovim tržištima;
- l) članovima kolegija supervizora u kojima je i Agencija član, u okviru provedbe zadataka ovih kolegija.

(2) Lice navedeno u stavu (1) ovog člana kojem Agencija otkrije informaciju može ovu informaciju koristiti samo u smislu provedbe supervizorskih nadležnosti i zadataka navedenih u stavu (1) ovog člana i ima obavezu čuvanja povjerljive informacije u skladu sa članom 19. ovog zakona.

#### **Član 19c.**

#### **(Sporazumi o saradnji i razmjeni informacija)**

- (1) Agencija može, u okviru svoje nadležnosti, zaključiti sporazume kojim se utvrđuje razmjena informacija sa nadležnim tijelima ili licima navedenim u članu 19b. stav (1) ovog zakona, ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi:
  - a) potpisan sporazum o saradnji između Agencije i tog određenog nadležnog tijela ili lica o uzajamnoj razmjeni informacija,
  - b) ukoliko određeno nadležno tijelo ili lice podliježe obavezi čuvanja povjerljivih informacija, koja je najmanje jednaka onim navedenim u čl. 19 i 19.a ovog zakona i
  - c) ukoliko je svrha razmjene informacija isključivo primjena supervizorskih nadležnosti ili provedba zadataka datog nadležnog tijela ili lica.
- (2) Ukoliko Agencija dobije povjerljivu informaciju od nadležnog tijela bilo koje druge zemlje, može otkriti ovu informaciju samo ukoliko postoji saglasnost odgovarajućeg nadležnog tijela i isključivo u svrhe za koje je to tijelo dalo saglasnost.“

#### **Član 5.**

U članu 27. stav (4) se briše.

#### **Član 6.**

Iza člana 28 a. dodaje se novi član 28 b. koji glasi:

**„Član 28b.**

Poslovna tajna iz člana 19. stav (1) ovog zakona izjednačava se sa poslovnom tajnom iz Krivičnog zakona Federacije BiH i u slučaju njenog kršenja primjenjuju se kazne predviđene navedenim zakonom“.

**Član 7.**

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

PREDSJEDAVAJUĆI  
DOMA NARODA  
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Radoje Vidović

PREDSJEDAVAJUĆI  
PREDSTAVNIČKOG DOMA  
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Fehim Škaljić